



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi

Kryetari i Komunës
Përshtednik Opštine
Nr./Br. 01-041/25-2744/3

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 167
kryetari@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 29.05.2025. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE TUZI

n/r g-dinu Fadil Kajoshaj – përshtedniku

PREDMET: Dostava Predloga Odluke

NAPOMENA: Uvrstiti u dnevni red naredne sjednice Skupštine Opštine

PODNOSILAC PREDMETA: Përshtednik Opštine

PRILOG: Predlog Odluke sa obrazloženjem

Poštovani,

Odredbom člana 59 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22) je propisano da përshtednik opštine privremeno donosi akte iz nadležnosti skupštine ako skupština nije u mogućnosti da se sastane ili je iz drugih razloga onemogućen njen rad, a njihovim nedonošenjem bi se ugrozio život građana ili imovina veće vrijednosti, da je përshtednik dužan da akt iz stava 1 ovog člana podnese na potvrdu skupštini na prvoj narednoj sjednici, te da ako skupština ne potvrdi akt iz stava 1 ovog člana ili ga përshtednik ne podnese na potvrdu, taj akt prestaje da važi u roku od tri mjeseca od dana donošenja.

Kako je navedeni akt iz nadležnosti Skupštine, shodno članu 59 stav 2 Zakona o lokalnoj samoupravi, Odluku o potvrdi Odluke o mjerama za ublažavanje finansijskih posledica nastalih usled elementarnih nepogoda u opštini Tuzi, broj 01-041/25-2744/1 od 30.04.2025.godine, podnosim na potvrdu Skupštini opštine Tuzi.

Za predstavnika predlagача koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja ovog materijala određuje se Driton Gjokaj, sekretar Sekretarijata za finansije.

KUVENDIT TË KOMUNËS SË TUZIT

Z. Fadil Kajoshaj - Kryetar

LËNDA: Dorëzimi i Propozim Vendimit

VËREJTJE: Të përfshihet në rendin e ditës në seancën e rrallës së Kuvendit të Komunës

PARASHTRUESI I PROPOZIMIT: Kryetari i Komunës

SHTOJCË: Propozimi i Vendimit me arsyetim

I nderuar,

Me dispozitat e nenit 59 të Ligjit mbi vetëqeverisjen lokale („Fleta zyrtare e MZ” nr. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22) është paraparë që kryetari i komunës përkohësisht mund të sjellë akte nga kompetencat e kuvendit nëse kuvendi nuk është në gjendje që të mbledhet ose nga arsye të ndryshme i pamundësohet puna e tij, e me mos sjelljen e tyre do të rrezikohet jeta e qytetarëve ose pronat me vlerë të madhe, që kryetari është i obliguar që aktin nga paragrafi 1 i këtij neni t’ia dorëzojë për miratim kuvendit në seancën e parë të rregullt, e nëse kuvendi nuk e miraton aktin nga paragrafi 1 i këtij neni ose kryetari nuk e dorëzon në verifikim, ai akt pushon së vlejture në afat prej tre muajsh nga dita e sjelljes.

Duke marrë parasysh se akti në fjalë është kompetencë e Kuvendit, në bazë të nenit 59 paragrafi 2 të Ligjit mbi vetëqeverisje lokale, Vendimin mbi verifikimin e Vendimit mbi masat për zbutjen e pasojave financiare të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore në komunën e Tuzit, numër 01-041/25-2744/1 prej më 30.04.2025, e parashtroj në verifikim Kuvendit të komunës së Tuzit.

Për përfaqësues të propozuesit i cili do të marrë pjesë në punën e Kuvendit dhe trupave punues të tij gjatë shqyrtimit të këtij materiali, përcaktohet Driton Gjokaj, sekretar i Sekretariatit për financa.



PREDSEDNIK – KRYETARI,
Lindon Gjellaj

LINDON GJELLAJ

Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 2, a u vezi sa članom 59 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore”, br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22), i članom 53 stav 1 tačka 2 Statuta opštine Tuzi („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 24/19, 05/20, 51/22, 55/22), na sjednici Skupštine opštine Tuzi održanoj _____.06.2025. godine, donijeta je

ODLUKA

o potvrdi Odluke mjerama za ublažavanje finansijskih posledica nastalih usled elementarnih nepogoda u opštini Tuzi

Član 1

Potvrđuje se Odluka o mjerama za ublažavanje finansijskih posledica nastalih usled elementarnih nepogoda u opštini Tuzi, broj 01-041/25-2744/1 od 30.04.2025.godine, koju je donio predsjednik Opštine Tuzi.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi”.

Broj: 02-016/25-
Tuzi, _____.06.2025. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE TUZI
PREDSJEDNIK,
Fadil Kajoshaj

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV:

Pravni osnov za donošenje ove odluke, sadržan je u članu 38 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je propisano da skupština opštine donosi propise i druge opšte akte, članu 59 istog zakona kojim je propisano da predsjednik opštine privremeno donosi akte iz nadležnosti skupštine ako skupština nije u mogućnosti da se sastane ili je iz drugih razloga onemogućen njen rad, a njihovim nedonošenjem bi se ugrozio život građana ili imovina veće vrijednosti, da je predsjednik dužan da akt iz stava 1 ovog člana podnese na potvrdu skupštini na prvoj narednoj sjednici, te da ako skupština ne potvrdi akt iz stava 1 ovog člana ili ga predsjednik ne podnese na potvrdu, taj akt prestaje da važi u roku od tri mjeseca od dana donošenja, članu 53 stav 1 tačka 2 Statuta opštine Tuzi kojim je propisano da Skupština donosi propise i druge opšte akte.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE:

Razlozi za donošenje ove odluke sadržani su u potrebi potvrđivanja Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o mjerama za ublažavanje finansijskih posljedica nastalih usled elementarnih nepogoda u opštini Tuzi, broj 01-041/25-2744/1 od 30.04.2025.godine, koju je shodno ovlaštenjima propisanim članom 59 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi, donio predsjednik Opštine Tuzi.

U cilju ublažavanja i minimiziranja negativnih finansijskih efekata prouzrokovanih elementarnim nepogodama (požara i olujnog vjetra) tokom 2024. godine u opštini Tuzi, olakšanja života građana i pomoći poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije opštine Tuzi, cijenili smo neophodnim da se određene mjere, odnosno predmetna olakšica ponovi i tokom tekuće godine.

SADRŽINA ODLUKE:

U članu 1 regulisan je predmet uređivanja odluke u skladu sa Pravno-tehničkim pravilima za izradu propisa koji se odnosi na potvrđivanje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o mjerama za ublažavanje finansijskih posljedica nastalih usled elementarnih nepogoda u opštini Tuzi, broj 01-041/25-2744/1 od 30.04.2025.godine, koju je donio predsjednik Opštine Tuzi.

U članu 2 utvrđen je rok stupanja na snagu ove odluke.

Iz gore navedenih razloga, predlaže se Skupštini Opštine Tuzi da donese Odluku o potvrdi Odluke o mjerama za ublažavanje finansijskih posljedica nastalih usled elementarnih nepogoda u opštini Tuzi, broj 01-041/25-2744/1 od 30.04.2025.godine, koju je donio predsjednik Opštine Tuzi.

Në bazë të nenit 38 paragrafi 1 pika 2, e në lidhje me nenin 59 të Ligjit mbi vetëqeverisje lokale („Fleta zyrtare e Malit të Zi”, nr. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22) dhe nenin 53 paragrafi 1 pika 2 e Statutit të Komunës së Tuzit („Fleta zyrtare e Malit të Zi – dispozitat komunale”, nr. 24/19, 05/20, 51/22, 55/22), Kuvendi i komunës së Tuzit në seancën e mbajtur më ____06.2025, ka sjellë:

VENDIM

mbi verifikimin e Vendimit mbi masat për zbutjen e pasojave financiare të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore në komunën e Tuzit

Neni 1

Verifikohet Vendimi mbi masat për zbutjen e pasojave financiare të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore në komunën e Tuzit, numër 01-041/25-2744/1 prej më 30.04.2025, të cilën e ka sjellë kryetari i Komunës së Tuzit.

Neni 2

Ky Vendim hynë në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në „Fletën zyrtare të Malit të Zi – dispozitat komunale”.

Numër: 02-016/25-
Tuz, ____06.2025

KUVENDI I KOMUNËS SË TUZIT
KRYETARI,
Fadil Kajoshaj

A R S Y E T I M

BAZA JURIDIKE:

Baza juridike për sjelljen e këtij vendimi është e përmbajtur në nenin 38 paragrafi 1 pika 2 e Ligjit për vetëqeverisjen lokale i cili përcakton që kuvendi sjellë rregullore dhe akte të tjera të përgjithshme, nenin 59 të të njëjtit ligj me të cilin është e përcaktuar që kryetari i komunës përkohësisht mund të sjellë akte nga kompetencat e kuvendit nëse kuvendi nuk është në gjendje që të mbledhet ose nga arsye të ndryshme i pamundësohet puna e tij, e me mos sjelljen e tyre do të rrezikohet jeta e qytetarëve ose pronat me vlerë të madhe, që kryetari është i obliguar që aktin nga paragrafi 1 i këtij neni t'ia dorëzojë për miratim kuvendit në seancën e parë të rregullt, e nëse kuvendi nuk e miraton aktin nga paragrafi 1 i këtij neni ose kryetari nuk e dorëzon në verifikim, ai akt pushon së vlejture në afat prej tre muajsh nga dita e sjelljes dhe nenin 53 paragrafi 1 pika 2 e Statutit të Komunës së Tuzit me të cilin është e përcaktuar që Kuvendi sjellë rregullore dhe akte të tjera të përgjithshme.

ARSYET PËR SJELLJEN E VENDIMIT:

Arsyet për sjelljen e këtij Vendimi bazohen në nevojën për të verifikuar Vendimin mbi masat për zbutjen e pasojave financiare të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore në komunën e Tuzit, numër 01-041/25-2744/1 prej më 30.04.2025, të cilën në përputhje me kompetencat e parapara në nenin 59 paragrafin 1 të Ligjit për Vetëqeverisje lokale, e ka sjellë kryetari i Komunës së Tuzit.

Me qëllim zbutjen dhe pakësimin e pasojave negative financiare të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore (zjarret dhe erërat e forta) gjatë vitit 2024 në komunën e Tuzit, lehtësimin e jetës për qytetarët dhe ndihmën e prodhuesve bujqësorë nga territori i komunës së Tuzit, e pamë të nevojshme që masat e caktuara, gjegjësisht lehtësimet në fjalë të përsëriten edhe për këtë vit.

PËRMBAJTJA E VENDIMIT:

Në nenin 1 është paraparë rregullimi i lëndës në përputhje me rregullat Ligjore - teknike për hartimin e rregulloreve që kanë të bëjnë me përcaktimin e Vendimit mbi masat për zbutjen e pasojave financiare të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore në komunën e Tuzit, numër 01-041/25-2744/1 prej më 30.04.2025, të cilën e ka sjellë kryetari i Komunës së Tuzit.

Në nenin 2 është paraparë afati për hyrjen në fuqi të këtij Vendimi.

Nga arsyet e cekura më lart, Kuvendit të Komunës së Tuzit i propozohet që të sjellë Vendimin mbi verifikimin e Vendimit mbi masat për zbutjen e pasojave financiare të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore në komunën e Tuzit, numër 01-041/25-2744/1 prej më 30.04.2025, të cilën e ka sjellë kryetari i Komunës së Tuzit.

Na osnovu člana 59 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG”, br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22) a u vezi sa članom 25 stav 1 tačka 12 Statuta opštine Tuzi (“Službeni list CG- opštinski propisi”, br. 24/19, 05/20, 51/22 i 55/22), predsjednik opštine Tuzi, donio je

ODLUKU
o mjerama za ublažavanje finansijskih posledica nastalih usled elementarnih
nepogoda u opštini Tuzi

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuju se mjere koje imaju za cilj da ublaže finansijske posledice nastale usled elementarnih nepogoda (požara i olujnog vjetrova) tokom 2024. godine u opštini Tuzi.

Član 2

Sekretarijat za finansije opštine Tuzi će osloboditi sva fizička lica poreza na nepokretnosti za poljoprivredno zemljište za 2025. godinu, što podrazumijeva da se neće izvršiti dostava rješenja o utvrdjenom porezu na nepokretnosti za poljoprivredno zemljište za 2025. godinu za fizička lica.

Član 3

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o mjerama za ublažavanje finansijskih posledica nastalih usled elementarnih nepogoda u opštini Tuzi (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi” broj 21/24).

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi”.

Broj: 01-041/25-2744/1
Tuzi, 30.04.2025. godine

OPŠTINA TUZI
PREDSJEDNIK,
Lindon Gjelač



Lindon Gjelač

Në bazë të nenit 59 të Ligjit mbi vetëqeverisjen lokale („Fleta zyrtare e MZ”, nr. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22) dhe në lidhje me nenin 25, paragrafin 1, pikën 12 të Statutit të Komunës së Tuzit „Fleta Zyrtare e Malit të Zi - dispozitat komunale”, nr. 24/19, 05/20, 51/22 dhe 55/22), kryetari i komunës së Tuzit, ka sjellë

VENDIM

mbi masat për zbutjen e pasojave financiare të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore në komunën e Tuzit

Neni 1

Ky Vendim përcakton masat që synojnë zbutjen e pasojave financiare të shkaktuara prej fatkeqësive natyrore (zjarret dhe erërat e forta) gjatë vitit 2024 në komunën e Tuzit.

Neni 2

Sekretariati për Financa i Komunës së Tuzit do t'i lirojë të gjithë personat fizik nga tatimi në pronë për tokën bujqësore për vitin 2025, që do të thotë se vendimi për tatimin e përcaktuar në pronë për tokën bujqësore për vitin 2025 për personat fizik nuk do të dorëzohet.

Neni 3

Me hyrjen në fuqi të këtij Vendimi, Vendimi për masat për zbutjen e pasojave financiare të fatkeqësive natyrore në komunën e Tuzit („Fleta Zyrtare e Malit të Zi – dispozitat komunale” nr. 21/24) pushon së qeni i vlefshëm.

Neni 4

Ky vendim hyn në fuqi ditën e publikimit të tij në „Fletën Zyrtare të Malit të Zi – dispozitat komunale.”

Numër: 01-041/25-2744/1
Tuz, 30.04.2025

KOMUNA E TUZIT
KRYETARI,
Lindon Gjellaj



LINDON GJELLAJ

IZVJEŠTAJ O ANALIZI UTICAJA PROPISA ZA LOKALNE SAMOUPRAVE	
PREDLAGAČ PROPISA	Opština Tuzi
NAZIV PROPISA	Odluka o mjerama za ublažavanje finansijskih posljedica nastalih usled vremenskih nepogoda u Opštini Tuzi
1. Definisanje problema - Da li je propis posljedica zahtjeva (propisa) na državnom nivou? - Navesti zakonski, odnosno strateški ili drugi osnov za donošenje propisa? - Da li se propisom utvrđuju sopstvene nadležnosti ili preneseni, odnosno povjereni poslovi lokalne samouprave? - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Da li problem ima rodnu dimenziju? (ima posebni uticaj na žene) - Kojisu uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?	
• Propis nije posljedica zahtjeva (propisa) na državnom nivou? • Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 59 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22), kojim je propisano da predsjednik opštine donosi pojedinačne akte iz nadležnosti opštine, kao i u članu 25 stav 1 tačka 12 Statuta opštine Tuzi ("Službeni list CG - opštinski propisi", br. 24/19, 05/20, 51/22 i 55/22), kojim je opštini data nadležnost za preduzimanje mjera u skladu sa potrebama i interesima lokalnog stanovništva. • Ovom Odlukom utvrđuju se mjere koje imaju za cilj da ublaže finansijske posljedice nastale usled vremenskih nepogoda tokom 2024.godine. • Predloženi akt ima za cilj da ublaži negativne finansijske posljedice koje su pretrpjela fizička lica, vlasnici poljoprivrednog zemljišta, usljed elementarnih nepogoda – požara i olujnog vjetrova – tokom 2024. godine na teritoriji opštine Tuzi. Oslobođanjem od poreza na nepokretnosti za 2025. godinu za ovu kategoriju stanovništva, nastoji se pomoći pogođenim građanima da lakše prevaziđu ekonomske teškoće, očuvaju poljoprivrednu djelatnost i stabilnost domaćinstava. • Problem kao takav nema direktno izraženu rodnu dimenziju, jer se mjere odnose na sva fizička lica – vlasnike poljoprivrednog zemljišta, bez obzira na pol. Ipak, indirektno, s obzirom na to da u mnogim domaćinstvima žene aktivno učestvuju u poljoprivredi i često snose posljedice ekonomske nesigurnosti, ova mjera može imati i pozitivan uticaj na žene, naročito u ruralnim sredinama. Međutim, propis ne sadrži posebno definisane mehanizme rodne ravnopravnosti. • Uzrok problema je sledeći: Vremenske nepogode tokom 2024.godine koje su prouzrokovale negativne finansijske efekte stanovništvu koje se bavi poljoprivredom. Posljedice problema su smanjeni prihodi poljoprivrednim proizvođačima. • Oštećeni su poljoprivredni proizvođači. • U slučaju "status quo" opcije, subjekti koji su oštećeni bi bili izloženi većim finansijskim problemima.	

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Da li bilo koji od ciljeva unapređuje rodnu ravnopravnost?

- Članom 38 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da Skupština donosi propise i druge opšte akte, dok je članom 25 stav 1 tačka 12 Statuta Opštine Tuzi, propisano da opština Tuzi vrši i druge poslove u skladu sa potrebama i interesima stanovništva Opštine Tuzi, a ovom Odlukom se ostvaruje minimiziranje negativnih finansijskih efekata po poljoprivredne proizvođače, kao i olakšanje života građana.
- Iako primarni cilj propisa nije eksplicitno usmjeren na unapređenje rodne ravnopravnosti, predložene mjere mogu imati indirektno pozitivne efekte u tom smislu. Oslobođanje poreza na nepokretnosti za poljoprivredno zemljište može pozitivno uticati na žene koje se bave poljoprivredom, posebno u ruralnim područjima, gdje žene često učestvuju u porodičnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Time se doprinosi ekonomskoj stabilnosti domaćinstava u kojima žene imaju aktivnu ulogu.

3. Opcije

- Zašto je propis neophodan? - Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju? (prilikom obrazlaganja opcije uključiti i rodnu dimenziju te opcije: kako preferirana opcija unapređuje rodnu ravnopravnost-status žena i odnose među ženama i muškarcima)

- Sekretarijat za finansije Opštine Tuzi će osloboditi sva fizička lica poreza na nepokretnosti za poljoprivredno zemljište za 2025. godinu, što podrazumijeva da se neće izvršiti dostava rješenja o utvrdjenom porezu na nepokretnosti za poljoprivredno zemljište za 2025. godinu za fizička lica.
- Propis je neophodan kako bi se formalizovale mjere pomoći građanima pogođenim elementarnim nepogodama (požarima i olujnim vjetrom) tokom 2024. godine. Donošenjem ove Odluke omogućava se konkretno finansijsko olakšanje – oslobođanje od poreza na nepokretnosti za 2025. godinu – što predstavlja direktnu podršku pogođenom stanovništvu, posebno poljoprivrednim proizvođačima. Ova mjera je nastavak prethodnih mjera pomoći, potvrđujući dosljednost u odgovoru lokalne samouprave na prirodne katastrofe.
- Nedonošenje nove Odluke i zadržavanje ranije važeće odluke (ili njeno prestanak važenja bez zamjene) bi značilo da pogođeni građani ostaju bez podrške, što bi moglo dodatno otežati njihovu ekonomsku situaciju, izazvati pad proizvodnje i potencijalno smanjenje obradivih površina.
- Opcija 2 – Donošenje nove regulative (izabrana opcija): Ova mjera formalno oslobađa fizička lica od poreza na nepokretnosti za poljoprivredno zemljište za 2025. godinu. Predstavlja brzu, ciljanu i administrativno jednostavnu intervenciju lokalne samouprave.
- Opcija 3 – Neregulatorna opcija (npr. direktne subvencije): Iako bi direktne subvencije mogle imati sličan efekat, one zahtijevaju dodatne procedure, budžetska izdvajanja i mogu biti složenije za realizaciju. S obzirom na hitnost i potrebu da se postigne širok obuhvat, porezno oslobođanje je efikasnije rješenje.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne, kao i rodno-senzitivne uticaje propisa?
- Koje troškove ili uštede će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti?
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

- Donošenje ovog akta će direktno pozitivno uticati na obveznike plaćanja poreza na nepokretnosti za poljoprivredno zemljište za 2025. godinu.
- Primjena propisa će poljoprivrednicima donijeti uštedu.
- Propisom se podržava poljoprivreda, i stvaranje novih poljoprivrednih gazdinstava.
- Očekuje se da će pozitivni efekti u vidu rasterećenja građana, očuvanja poljoprivredne proizvodnje i socijalne stabilnosti u ruralnim zajednicama daleko nadmašiti eventualne gubitke u prihodima lokalnog budžeta. S obzirom da se oslobađanje odnosi isključivo na poljoprivredno zemljište za fizička lica i ima vremenski ograničen karakter (samo za 2025. godinu), fiskalni efekat je ograničen i prihvatljiv
- Odluka nema za cilj podsticanje preduzetništva ili formiranje novih privrednih subjekata. Međutim, indirektno, pružanjem podrške postojećim poljoprivrednicima i očuvanjem njihove ekonomske održivosti, može se stvoriti povoljnije okruženje za razvoj i nastavak poslovanja, što može pozitivno uticati na tržišnu konkurenciju u sektoru poljoprivrede.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta lokalnih samouprava odnosno budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu lokalnih samouprava odnosno budžetu Crne Gore za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li propis utiče na visinu prihoda jedinice lokalne samouprave odnosno prihoda budžeta Crne Gore i kako?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti novi prihodi za budžet jedinice lokalne samouprave, odnosno za budžet Crne Gore?
- Ko su potencijalni korisnici budžeta za implementaciju propisa (u kojem procentu bi korisnici mogli biti muškarci, a u kojem žene? Da li implementacija budžeta može biti uzrok neravnotežnosti između muškaraca i žena?)

- Propis utiče na visinu prihoda, na način što će isti biti smanjeni.
- Nije neophodno obezbjeđivanje dodatnih sredstava za implementaciju propisa.
- Implementacijom propisa će se ostvariti manji prihod za budžet opštine Tuzi u odnosu na prethodni period usljed smanjenja priliva po osnovu poreza na nepokretnosti za poljoprivredno zemljište.
- Potencijalni korisnici budžeta u smislu primjene ove Odluke su fizička lica – vlasnici ili korisnici poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Tuzi, koja su pogođena elementarnim nepogodama.
- U kontekstu lokalnih karakteristika i strukture vlasništva nad zemljištem, pretpostavlja se da veći procenat korisnika čine muškarci, s obzirom na tradicionalne obrasce imovinskih prava, gdje je zemljište u većoj mjeri u vlasništvu muških članova domaćinstava. Procjenjuje se da bi približno 70–80% korisnika mogli biti muškarci, a 20–30% žene, iako tačni podaci zavise od katastarskih i poreskih evidencija.

- Implementacija budžeta kroz oslobađanje od poreza ne bi trebalo da izazove rodnu neravnopravnost, jer se mjera primjenjuje automatski i univerzalno na sve fizičke vlasnike poljoprivrednog zemljišta, bez obzira na pol. Ipak, postojeći disbalans u vlasničkoj strukturi može značiti da indirektno veći broj muškaraca koristi pogodnost, ali to je posljedica šireg društvenog konteksta, a ne same konstrukcije propisa.
- Kako bi se u budućnosti unaprijedila ravnopravnost, preporučljivo je razmotriti uvođenje dodatnih, ciljano usmjerenih mjera podrške ženama u poljoprivredi.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertna podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Da li su predstavnice ženskih udruženja bile uključene u konsultacije?
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

Priprema izrade Odluke o mjerama za ublažavanje finansijskih posledica nastalih usled vremenskih nepogoda je u nadležnosti Sekretarijata za finansije.

7: Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

- Ne očekuju se prepreke za implementaciju ove odluke.
- Indikatori za ispunjenje ciljeva su ostvareni prihodi po ovom osnovu.
- Ispunjenje ciljeva Odluke može se mjeriti pomoću sljedećih glavnih indikatora:
Broj fizičkih lica oslobođenih poreza na nepokretnosti za poljoprivredno zemljište za 2025. godinu
 - evidencija Sekretarijata za finansije o broju poreskih obveznika na koje se mjera odnosi
- Ukupan iznos poreza na nepokretnosti od kojeg su fizička lica oslobođena
 - budžetski izvještaji i bilanci prihoda lokalne samouprave.
- Povratne informacije građana i poljoprivrednih proizvođača o uticaju mjere
 - kroz javne konsultacije, ankete ili direktne upite građana.
- Uporedna analiza poljoprivredne aktivnosti u pogođenim područjima (npr. broj registrovanih poljoprivrednih proizvođača, površine obrađenog zemljišta)
 - podaci iz lokalnih organa i agencija za podršku poljoprivredi.
- Broj prigovora ili žalbi na neprimjenu oslobađanja
 - evidencija lokalne poreske administracije.
- Ovi indikatori omogućavaju kvalitativno i kvantitativno praćenje efekata propisa i procjenu da li je mjerom postignuto ublažavanje finansijskog tereta pogođenog stanovništva.
- Sekretarijat za finansije će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa.

Datum i mjesto

01-04/25-2744/4

PREDLAGAČ PROPISA


Ljiljana Stelac